Krimtatarisk

Krimtatarisk er eit språk som vert tala av krimtatarar. Det er eit tyrkisk språk tala på Krimhalvøya, i Sentral-Asia (hovudsakleg Usbekistan) og den krimtatariske diasporaen i Tyrkia, Romania, Bulgaria. Det må ikkje forvekslast med tatarisk.

I dag er det meir enn 260 000 som talar krimtatarisk på Krimhalvøya og kring 150 000 i Sentral-Asia (hovudsakleg Usbekistan).[1] Det er estimert at kring fem millionar folk med opphav frå Krimhalvøya bur i Tyrkia, etterkomarar etter emigrantar på 1800- og 1900-talet.

Språket vert rekna som eit av dei mest utryddingstruga i Europa.[2]

Krimtatarisk (Qırımtatarca, Qırımtatar tili)	
Klassifisering:	Tyrkiske språk nordvesttyrkiske språk
Talarar:	Krimtatarar
Bruk	
Tala i:	Ukraina, Usbekistan, Romania, Bulgaria, Tyrkia
Område:	Svartehavet
Krimtatarisktalande i alt:	480 000
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Ukraina (Krimhalvøya)
Språkkodar	
ISO 639-3:	crh

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Crimean Tatar language» frå Wikipedia på engelsk, den 2. september 2012.*
  - *Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:*

1. Ethnologue's entry about Crimean Tatar (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=crh)
2. Tapani Salminen, UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe, September 1999 (http://iggi.unesco.or.kr/web/iggi_docs/06/952479400.pdf)

Bakgrunnsstoff

- Linguistic corpus of Crimean Tatar language (http://korpus.juls.savba.sk/QIRIM/)
- Russisk-krimtatarisk ordbok (http://www.jiport.com/en/?sname=rukta)

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Tyrkiske_spr%C3%A5k&action=edit) **Tyrkiske språk**

Tsjuvasjisk	tsjuvasjisk
Sørtyrkiske språk	khalajisk · gagausisk · tyrkisk · krimtyrkisk · turkmensk · aserbajdsjansk · quashkaisk
Austtyrkiske språk	uigurisk · usbekisk · salarisk
Vesttyrkiske språk	basjkirsk · karatsjaiisk · karaimsk · kumyksk · tatarisk · barabask · krimtatarisk
Sentraltyrkiske språk	nogaisk · karakalpakisk · kasakhisk · kirgisisk
Nordtyrkiske språk	jakutisk · dolgansk · khakassisk · altaisk · salarsk · nordaltaisk · tsjulymsk · sjorisk · tuvinsk · karagassisk

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4165752-4) · UNESCO lang (http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-1335.html)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Krimtatarisk&oldid=2805773»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:25.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.